


**KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO****Mokgwa wa go tshwaya Tekatlhaloganyo**

- Motlhatlhojwa a se sokelwe dirope fa dikarabo di na le mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo ntle le fa diphoso tseo di fetola bokao gonne go tobilwe go tlhaloganya. (Diphoso di nne di supiwé.)
- Fa motlhatlhojwa a dirisa mafoko a puo esele, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e santse e tlhaloganyega, o se ka wa mo jela maduo. Fela, lefoko le le tswang mo puong esele le a amogelesega fa le dirisitswe mo setlhangweng e bile le tlhokega mo karabong.
- Mo dipotsong tse di bulegileng, dikarabo tsa EE/NNYAYA/kgotsa KE A DUMELA/GA KE DUMELANE di se abelwe maduo. Lebaka/Tshegetso ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO e se abelwe leduo lepe. Lebaka/Tshegetso ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- Fa go tlhokega karabo ya lefoko le le lengwe mme motlhatlhojwa a neetse polelo yotlhe, mo tshwae ka nepagalo fa e le gore lefoko le le nepagetseng le thaletswe/ le ntshofaditswe.
- Fa go tlhokiwa dintlha di le pedi/tharo mme go tlhagisitswe tse dintsi, go tshwaiwe fela tse pedi/tharo tsa ntlha.
- Amogela dipharologano tsa diteme.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwang karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

**POTSO 1**

- |     |       |  |     |
|-----|-------|--|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | D/Limpopo  | (1) |
|     | 1.1.2 | E raya gore o ne a bona le ngwana wa mosimane mme a mo itseela./E raya gore o ne a sela ngwana wa mosimane kwa nokeng.<br>(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko) | (2) |
|     | 1.1.3 | E raya gore go ne ga se ka ga tla ope yo o neng a bua fa a latlhegetswe ke ngwana wa mosimane.   | (2) |
|     | 1.1.4 | Nchabeleng le Mmamedupe.   | (2) |
|     | 1.1.5 | Bobedi jwa bona bo setswe fa thoko ga noka./Bobedi jwa bona bo latlhegile/Ga ba itse batsadi ba bona ba madi.  | (2) |
|     | 1.1.6 | Aforikaborwa (Musina DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION Limpopo) le Zimbabwe.   | (2) |
|     | 1.1.7 | Zimbabwe.  | (1) |



P.M.

Phetla

Kwalololo e ileditswe


G.S


- 1.1.8 Ee, ke batho ba le bangwe. Botlhe ga ba itse puo ya Setswana/Ba bua puo ya Zimbabwe. Tlhalefang le Kenalemang ba setswe ba latlhegile fa Rudo le Tinashe le bona ba latlhegile. Dingwaga tsa bone di a tsamaelana./Botlhe ba fitlhetswe mo gaufi le noka/Botlhe ba na le matshwao le madi a go tshwana  
Nnyaya, ga se batho ba le bangwe. Ga go buiwe gore a Rudo le Tinashe ke mosimane le mosetsana/ba latlhegetse kae. Ga go tthalosiwe gore a Tlhalefang le Kenalemang ke mawelana. (Mabaka a mabedi) (4)
- 1.1.9 Ke ntlha. Ba na le matshwao a a tshwanang ka fa morago ga dikgono tsa matsogo a molema./Dingaka di tthalosa fa madi a bona a tshwana. (2)
- 1.1.10 Nnyaya o ne a sa itumela, ga twe o ne a swabile nko go feta molomo./O ne a gakgametse tota./O ne a nwa metsi go fetisa pelo e e mmetileng. (2)
- 1.2
- 1.2.1 Ka bobedi di bua ka bana/mosimane le mosetsana. (1)  
Di bua ka noka/molapo/metsi (1)
- 1.2.2 Bana ba ba mo setshwantshong ga ba a latlhega, fa ba ba mo temaneng ba latlhegile. (1)  
Mo setshwantshong bana ba na le mmaabona, fa mo temaneng bana ba sa itse batsadi ba bona. (1)
- 1.2.3 Segwagwa ( Letlametlo, Lenkogwane)/Nonyane/ Serurubele (1)
- 1.2.4 Selemo (1)  
Batho ba ba mo setshwantshong ba itshireditse letsatsi/ba rwele dihutshe./Marang a letsatsi a bontsha fa e le la selemo./Bana ba a thuma go ntsha mogote wa letsatsi. (2)
- 1.2.5 Maikutlo a go sa itumelele se se dirwang ke mosetsana./Maikutlo a go sa itumelele go gasiwa ka metsi./ Go tenega/tshakgalo/kgalefo (1)  
Gonne a thiba metsi ka matsogo/O sekamisitse tlhogo. (1)

[20]

[10]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30





Kwalololo e ileditswe

*P.S.*

*H.M.*

*P.M.*

Phetla

**KAROLO YA B: TSHOBOKANYO****Mokgwa wa go tshwaya Tshobokanyo:**

Tshobokanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:

- **Kabo ya maduo**
  - Maduo a le 7 a dintlha di le 7
  - Maduo a le 3 a puo
  - Palogotlhe: 10
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko a gagwe:**
  - Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 1–3
  - Maduo a le 2 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 4–5
  - Maduo a le 3 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 6–7
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a nopotse:**
  - Lefela (0) = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 6–7.
  - Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 1–5.

**ELA TLHOKO:**

- **Palo ya mafoko**
  - Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
  - A motlhatlhojwa a se jelwe maduo fa a sa tthagisa palo e e solofetsweng kgotsa fa palo ya mafoko a a dirisitsweng e fosagetse. Fa a fetile palo ya mafoko a a lekanyeditsweng, bala go fitlha ka polelo ya bofelo e e tlang morago ga tekanyetso mme o ikgatholose karolo e e setseng ya tshobokanyo.
  - Ditshobokanyo tse dikhutshwane mme di na le dintlhakgolo tsotlhe tse di tlokegang **di se ke tsa** sokelwa dirope.

**POTSO 2**


	<b>Dinopolo</b>		<b>Mafoko a a tshikintsweng</b>
1	Go tshela fela, ga se ntlha ya botlhokwa mo botshelong. Pharologano e re e dirang mo matshelong a batho ba bangwe, ke yona e tthagisang botlhokwa jwa botshelo.	1	Botlhokwa jwa go tshela ke go dira pharologanyo mo matshelong a ba bangwe.
2	Go gololosega ga se fela go ntsha dikeetane mo mongweng mme ke go tshela ka tsela e e tlotlang le go atolosa kgololosego ya ba bangwe.	2	Go gololosega ke go tlotla le go godisa kgololosego ya ba bangwe.
3	Go tlokotla le go lootsa dikakanyo tsa gago ga se go lebelela ba bangwe kwa tlase le go itseela kwa godimo mme ke go ipaa mo maemong a batho ba o nang le bona.	3	Go nna mo maemong a batho ba o nang le bona go tokafatsa megopolo ya gago.
4	Metlae le go thuba kobo segole, go thusa go ngoka ditsala mo botshelong jwa gago.	4	Metlae le go iketla le batho go tsalela motho ditsala.
5	Ga go ope yo o belegweng a ila yo mongwe ka ntlha ya lotso, lemorago kgotsa tumelo ya gagwe.	5	Ga go ope yo o tsetsweng a tloile motho yo mongwe.


6	Fa o batla go tshela ka kagiso le mmaba wa gago o tshwanetse go dira mmogo le ena. Ka jalo a ka nna molekane wa gago.	6	Tlhakanela ditiro le sera sa gago gore lo tle lo nne le kagiso.
7	Segatlamelamasisi ga se motho yo o sa boifeng mme ke motho yo o fenyang poifo eo.	7	Motho yo o pelokgale ke yo o fenyang letshogo.
8	Ke kgatlhegetse maikaelelo a loago lo lo nang le temokerasi e bile le gololosegile.	8	Moo batho ba tsholanang ka go tshwana le tirisano mmogo.

Botlhokwa jwa go tshela ke go dira pharologanyo mo matshelong a ba bangwe.√ Go gololosega ke go tlotla le go godisa kgololosego ya ba bangwe.√ Go nna mo maemong a batho ba o nang le bona go tokafatsa megopolo ya gago.√ Metlae le go iketla le batho go tsalela motho ditsala.√ Ga go ope yo o tsetsweng a tloile motho yo mongwe.√ Tlhakanela ditiro le sera sa gago gore lo tle lo nne le kagiso.√ Motho yo o pelokgale ke yo o fenyang letshogo.√

Palo ya mafoko = 84 [10]


**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10**





G.S H.M.

P.M.

**KAROLO YA C: TIRISO YA PUO****Mokgwa wa go tshwaya Karolo C**

- Mopeleto:
  - Karabo ya lefoko le le lengwe e abelwe leduo le fa mopeleto o fosagetse ntle fela le fa phoso e fetola bokao jwa lefoko.
  - Fa dikarabo e le dipolelo tse di tletseng, mopeleto o o fosagetseng o sokelwe dirope fa phoso e le mo ponagalong ya puo e e tlhatlhabiwang.
  - Fa go tlhatlhabiwa dikhutshwafatso, karabo e tshwanetse go nna le matshwao a puo a a nepagetseng.
- Dipopego tsa polelo di tshwanetse go latela melawana ya dipopego tsa puo ka nepagalo e bo e tlhagisiwe ka dipolelo tse di tletseng/go latela taelo.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwa karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

**POTSO 3**

- 3.1 A/Pretoria News (1)
- 3.2. Modirisotaelo (1)
- 3.3. Batlana/batlele/dumelegeng (1)
- 3.4 3/tharo/meraro/5/tlhano (1)
- 3.5 Ee, motho a ka leletsa dinomoro tsa mogala tse di tlhagisitsweng a batla tsela.  
Nnyaya, fa o sa kgone go letsa o ya go tlhoka tshedimosetso ya aterese ya kwa dikantoro di leng gona./Leina la lefelo ga le a fiwa.  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko). (2)
- 3.6 Go ngoka babuisi gore ba tle ba lemoge leina la kgwebo ya dithoto. (2)
- 3.7 Ee, go na le batho ba ba tlhokang dikago go ka di dirisetsa dikgwebo tsa bona/batho bangwe ba tlhoka matlo a go dula/ditoropo tse dingwe ga di na lefatshe la go ka aga dikago tse dintšhwa.  
  
Nnyaya, batho ba ka nna ba ikagela dikago tse ba di tlhokang.  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko). (2)

**[10]****POTSO 4**

- 4.1 C/O mo utlwela botlhoko ka ntlha ya se se mo diragalelang mo botshelong. (1)
- 4.2 Tholo, tshukudu, lengau, thutlwa. (Di le pedi fela) (2)
- 4.3 Eng?/ Ke Eng? (1)


G.S. H.M. P.M.

- 4.4 Go ka nyelediwa. (2)
- 4.5 A letshogo/khutsafalo/kutlobotlhoko ya gore a mme o tla bo a tshela mo dingwageng di le lesome. (2)
- 4.6 Gonne ditshukudu di bolawa ka bontsi go batliwa lonaka lwa tsona/bokamoso jwa ditshukudu bo a nyelediwa./Gonne ditshukudu di botlhokwa mo nageng ka jalo ga di a tshwanela go bolawa. (2)  
[10]

**POTSO 5**

- 5.1 Dikobo/diaparo/makgasa/maratha/dikgare (1)
- 5.2 Tlhalosi ya kopanelo (1)
- 5.3 Heela, mosetsana ke wena, tsamaela kwano ka bonako! (2)
- 5.4 Gore ruri e rathile godimo ga ntlo. (1)
- 5.5 Motho a batla go mmolaya mo go maswe/Motho a batla a mmolaya mo go maswe. (1)
- 5.6 'Batho ba le bantsi ba ne ba le teng, ba reeditse.'  
ELA TLHOKO: Abela motlhatlhojwa maduo fa a thaletse "ba" gongwe le gongwe mo e tlhagelelang. (1)
- 5.7 RraKesentseng a botsa potso e e arabilweng gore a o raya gore o totile a rialo. (1)
- 5.8 Setampa se ne se totile mme batlamoletlong ba ja botlhe/ Dikgang tse di go totile. (2)  
[10]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 30**  
**PALOGOTLHE: 70**



G.S. H.M. P.M.